



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO
STARANJE

Vuka Karadžića 16, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel: + 382 20 447-160, 447-161
email: socijalno.staranje@podgorica.me
www.podgorica.me

PREDMET: Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć

Prezime i ime _____ ime roditelja _____

Mjesto i datum rođenja _____

Mjesto prebivališta _____ MZ _____

Adresa stana _____

Bračno stanje: a) oženjen-udata, b) neoženjen-neudata, c) razvedena, d) udovac-udovica, e) vanbračna zajednica.

Sposobnost za rad: sposoban, nesposoban (*u slučaju nesposobnosti priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju*).

Članovi domaćinstva:	srodstvo	sposobnost za rad	jedinstveni matični broj
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____
4. _____	_____	_____	_____
5. _____	_____	_____	_____
6. _____	_____	_____	_____
7. _____	_____	_____	_____

Radni status: zaposlen-a, a) nezaposlen-a, b) poljoprivredni proizvođač, c) penzioner, d) učenik, e) student, f) ostalo
(*status se dokazuje odgovarajućom potvrdom*) .

Prihodi domaćinstva: plata, penzija, materijalno obezbjeđenje porodice, dodatak za njegu i pomoć drugog lica, ostala primanja (priložiti pismeni dokaz):

Visina prihoda: _____

Prihodi srodnika-roditelja i djece (ako su u zajedničkom domaćinstvu). Vrsta i visina (priložiti pismeni dokaz)

Stambena situacija podnosioca zahtjeva: stanarsko pravo, vlasnik stana ili kuće, suvlasnik, podstanar, sustanar, ostalo (priložiti pismeni dokaz, a ako je podstanar navesti ime i prezime stanodavca i visinu stanarine).

Stambena situacija srodnika (ako se radi o zajedničkom domaćinstvu): stanarsko pravo, vlasnik stana ili kuće, suvlasnik, podstanar, sustanar, ostalo (priložiti pismeni dokaz).

Zdravstveno stanje podnosioca zahtjeva i članova njegovog porodičnog domaćinstva:

(priložiti odgovarajuću medicinsku dokumentaciju)
Razlozi zbog čega se traži novčana pomoć:



CRNA GORA
GLAVNI GRAD PODGORICA
SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO
STARANJE

Vuka Karadžića 16, 81000 Podgorica, Crna Gora
tel: + 382 20 447-160, 447-161
email: socijalno.staranje@podgorica.me
www.podgorica.me

Napomena: _____

Br.žiro računa podnosioca zahtjeva: _____

Naziv banke i broj računa: _____

Potrebna dokumentacija:

- Kopija lične karte,
- Kopija žiro računa,
- Ljekarska dokumentacija,
- Dokaz o primanjima (ček od penzije, MOP, i drugi dokaz o prihodima podnosioca zahtjeva i članova domaćinstva)
- Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje.

Podnosilac zahtjeva:

(ime, ime oca i prezime)

(broj lične karte)

(izdata od CB)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(matični broj)

(broj telefona)